



ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫҔЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

Улууска — бу күннэргэ

Нэдиэлэ ыйытыга

УЛУУСПУТУТАР КҮНДҮ БЭЛЭХ



полюк уола ээа Олохтоохтору кытта кэпсэтээри кини саха тылын үөрэппитинэн барыта. Онуоха иккис харага суох Очюкунун оройнор тоһуу күүс буолбута. Олохтоохтор бастаан утаа тоһоо көрөллөрө, кинини тумнан ааһаллара, сөтөн кинини сөбүлээн "Хаары-лабыс" дээн ааттыыллара. Үөрөхтөөх кини быһыытыннан олохтоохторго суруксугутуура. Ол сылдьан ДД.Покров сүбэлээһининэн саха тылын чинчийиппин сагаллабыта. Ити үлэтэ кэпсэтинэн саха тылын дэгэтин, сүгэйин-сүмэтин илгэрээбит. "Саха тылын тылдьыта" буолан тахсыбыта.

Тылдьыт аан бастаан 1899 с Саха убаһаһыгар бачаттаммыта. Онтон 13 томунан 1907-1930 сс. Ленинград куоракка тахсыбыта. Маны 1958 с. фотомеханической ньыманан ССРС Академияларын Саха сиринээри филиала хос бачаттаммыта. Онтон быһырыын Эдвард (Эдуард) Карлович Пекарский төрөөбүтэ 150 сылыгар анаан "Якутскэнерго" ААО генеральнай директора К.К.Ильковскай үбүлээһининэн тылдьыт сангалык тыһыныыбыта.

"Якутскэнерго" ААО аатыгтан делегация кэлэн Чурапчыга 3 томаах комплекстары бөлөхтөө барда. Үөрүүлээх мунууһаа улуус баһылыга С.И.Яковлев, нэһиликтэртэн оскуола директордара ода кыттыыны ыһылар. Ыалдьыттарбыт тылдьыт үлүс тахсытынан туһунан иһитиннэриин туран бастаан комплекстар кини библиотекка директордара В.А.Платоновага туттардылар уонна оскуолаларга түптэттиэр.

АЙЛАНА

1881 сыллаахха Бюстурускай (Таатта) улууһугар 1-кы Ил дэи нэһиликтэргэ сэттисини 20 күнүтэр 23 саастаах политсыһыһынай аҕалыгытара. Сахалык билбэт

БИИРТЭ ҮЛЭЛИИРТЭ ДУОГАБАР ОҕОҕУЛУННА



Өймөкөөн улууһа — тыһынык доһуһунан биллэр. Маны кыһынан орто температура -41-51 кыраадык тыһынык -71,2 кыраадык тыһынык буола сылдьыбыттаах. Улуус экономайыһыгар сүрүн микротэни кыһыл көмүс, сууһа курдук сүртэн хостенор баай ылар. Ону таһынан олохтоохтор тыа хаһаайыһыбатынан дьа-

рыстаналлар. Бу күннэргэ биһиэхэ Өймөкөөн улууһун баһылыга В.А.Местников салаалалаах делегация кэлэн барда.

— Саха сиригэр кэлбит кини Өймөкөөнү таһынан ааспат. Тыһынык доһуһунан биллэбэт. Чурапчыга сүрүннээн тыа хаһаайыһыбатын хайысхатынан сырыттыбыт. Улууспут көмүс промышленноһунан биллэр. Онон иккис өтүбүтүнэн уопут а т а с т а ы ы т а көдүүстээх буолуо дии саныыбыт, — дээн ыалдьыттар кэпсиптэлэр.

Түмүккэ улуустар баһылыктара С.И.Яковлев уонна В.А.Местников биһирэ үлэллэр туһунан дуогабарга илти баттаатылар. Маныа оролору, ыһагы промышленноска үөрэттэри, племенной аттары атылаһы, атылаһы, уопут атаһаһыта киридитэр.

Аҕафена КУЗЬМИНА

Спорт сонуннара

ОДЬУЛУУННАР — БАСТАКЫЛАР

Улуус иһитин ыһыттылар комплекснай спартакиада чэрчитинэн олунньу 20-21 күннэригэр Сыланга нэһиликтэртэн иккис ардыларыгар мас тардыһыттар чемпионат ыһытыллыа. Маныа эр дьонто: дьахталларга, ветеран эр дьонто барыта 11 хамаандаттан 163 спортсмен күрөхтэстэ.

Эр дьонто 56 кг Ангелин Афанасий (Чурапчы сал), бастаата. 62 кг Виктор Егоров (Чааһар), 68 кг Игорь Мишкин (Чурапчы), 74 кг Александр Ноев (Одьулуун), 82 кг Валерий Захаров (Кытаанах), 82 кг үөһэ Петр Саввин (Новгородовский уокурук) чемпионнарынан буолулар.

Дьахталларга 50 кг Ньурсуһаана Седанишева (Мырыла), 56 кг Матрена Ньоготта (Чурапчы), 62 кг Ин Мордускэна (Хадаар), 68 кг Варвара Ефремова (Одьулуун), 74 кг Екатерина Ойдрова (Новгородовский), 82 кг Татьяна Каргузова (Болтоно), 82 кг үөһэ Галина Ефремова (Новгородовский) чемпионнаатылар.

Ветераннарга 65 кг Александр Сивцев (Чурапчы сал), 75 кг Петр Кардашевский (Чурапчы сал), 85 кг үөһэ Анатолий Ефремов (Одьулуун) бастаатылар.

6 спортсмен күрөс бөлүбүһүттэн Егор Капитонов (Одьулуун) кыайан. Сыланга нэһиликтин дьахталгата олохтообут биһигиһи ылла. Ветераннарга Чурапчытан СР спордун маастара Александр Сивцев кыайылааһынан тахсан, улуустаагы спорт отделын биһирэһин хаһаайыһынан буолла.

КЫРАҔЫ ХАРАХТААХТАР КҮРЭХТЭРЭ

Олуһау 23 күнүтэр комплекснай спартакиада пропаганатынан салтын саатынан ыһыта улуус чемпионната ыһытыллыа. Барыта 15 хамаанда кыттыыны ыһыттылган бастаах микротэни Мугудай ытааччылар, иккис Кытаанах нэһиликтин, үсүһү Сыланга нэһиликтин спортсменнара ыһылар.

Эр дьонто Илья Толстоухов (Мугудай) 55 очкону ылан чемпионната. Василий Попов (Чурапчы сал) 51 очкону ылан иккис, Василий Давыдов (Хадаар) 48 очколаах үһүс миһэтин ыһылар. Дьахталларга Албина Павлова (Мугудай) 53 очколаах чемпионната. Ирина Парфенова (Кытаанах) 41 очколаах иккис. Ньурсуһаана Дьячкова (Сыланга) 40 очколаах үһүс буолулар.

Алексей СЛЕПЦОВ.

СЫЛ ХАННЫК БЫРААҔЫННЫҔЫН ОРДОРОҕУН УОННА ӨСӨ ХАННЫК БЭЛИЭ КҮН БААР БУОЛУОН БАҔАРАҔЫН?

Валентина Новгородова, хореограф:

— Бырааһынньыктар бары үлүгүйдэр эрэри, Сана дьылы ордоробун. Эбиги ханнык да бэлиэ даатаны киллэрээхтэн баҕар-баҕһын, туһааннаах бэлиэ бырааһынньыктар бары бааллар дии саныыбын.



Иннокентий Павлов, Чурапчытан төрүттээх Дьоккуускай куорат олохтооҕо:

— Чинчийээди эттэххэ, бэйэм илгэһинэн баһаарыһаа үлэллэр буоламмын бырааһынньык күннэри сөбүлээбэттэн. Бу күннэргэ биһиги илгэһит илгэһит күүстээх. Эбиги бырааһынньык эбэр туһунан толкуйдусхун да баҕарбаттэн.

Ренат Местников, 2-с кылаас үөрөхтөөчү:

— Миң кыһынны бырааһынньыктары сөбүлүүбүн, өрөбүллэрэ үһүнүн иһин. "Учуутал күнэ" баарын иһин эбиги "Үөрүннээх күнүн" кыллэрээхтэн баҕарабын.



Алексей Алексеевич Абрамов, пенсионер:

— Бырааһынньыктартан саамай ордуктарынан Сана дьыл дии саныыбын. Ону тэнэ Дьахтар күнүн биһир суолталааһынан аарабын эрэри, бэлэх онторорбор баһаа ыарыһаабын. Бырааһынньыктар бары сөптөөхтөр, өссө бырааһынньык эбигилэрэ төрөһө суох.

Айталына АДАМОВА.

"ХОТУ" ПРОФИЛАКТОРИЙ ЫНҔЫРАР!

Күндү Чурапчы улууһун олохтоохтор! Эһигини республикабыт биһир сангалык хаачыһыһылаах, бөйбөт сирбит эмтээх бадаранынан уугуттан ыарыһы, арааһаманы көрүлгэр киир — "Хоту" профилакторий ыһыгар. Биһиги сөптөөх үөрэри барыт анал специалистарынан толору хаачыһылан дьон доруобуйатын туһутар үлэллери-хамсыары күнүтэ илгэһэн көдүүстээх ситиһиллэри ыһыбыт. Ону республикабыт бары улуустарыттан кэлэн эмтэнэн, туһанан барыт дьон махталлара туһулуур.

Биһиги профилакторийбыт сүрүннээн "Абалаах" күл дьикти эмтээх бадаранын туһанан, манньык ыарыһы утары туһаайыһылыгыт көмүһү онторор: остеохондроз, сколиоз, хронический бронхит, астма, сахарный диабет, сүһүк ыарыһа, мэйвигэ хаан эрпирин илгэһит, цистит, эсхем уонна да атын ыарыһалар. Ону таһынан пневмония, терпент, УЗИ уонна тэбэ быраастара маһын үрдүк таһааннаах консультациалары, практической көмүһү, эмтир ньыма көрүгүн аныарга бэлэмнэр. Зубопротезирование эмтэ биһиги профилакторийбыттар сөптөөх сыанага онторорусоххутун сеп. Анал специалистар массаж, иглопунктура, физиотерапия өгөһөрүн өгөһөллөр. Ваһа уһаа дуһи арааһа кини сөптөн-көдүүс сыдыарылар, эмтэни ситиһиллээх буоларыгар туһааннаахтар.

Путевка сыаната республикага биһир чэпчэкилэр истэригэр сылдьар.

Ол курдук: улахан киниэхэ

21 хонукка — 25 704 солк (сылан эрө эмтэни), 1 күнэ — 1 224 солк; 21 хонукка — 10 479 солк (таһыттан сылдьан эмтэни), 1 күнэ — 499 солк.

Ону таһынан 10 күннээх путевка эмтэ аһыһылар. Ону путевкага маһтан чэпчэки, сылан эрө эмтэнэрэ 10 күннэ — 18 208 солк, онтон таһыттан сылдьан эмтэнэрэ 8 881 солк буолар.

Араас ыарыһалар көрүгүннэри анал эмтэни путевкаларга араас сыанааһахтар. Холобура, сахарный диабет 10 күннээх эмтэнигэ 9 485,3 солк, онтон таһыттан сырыттахха 3 743,3 солк тэтиһэр.

Республикабыт биһир дьыһи дьайыһылаах эмтээх "Абалаах" күл бадаранынан, үрдүк таһааннаах специалистар көмөлөрүтөн эмтэ-кэрпиптэр ыһыарыт, чэпчэн-көдүүс буоларыттар баҕарабыт.

Билсэр телефоннара: 43-21-44, 43-24-13, сеп. 8-914-104-06-86.

Калин! Сылдьын! Эмтэни! Доруобай буолун!

Оксана ЖИРКОВА

Кэриэтэбил

00. 25.02.2009 с. бэчээккэ бэрилинэ,
Индекс: 54907.